هەڵسوکەوتی سیاسەتزانانە بکا، ئەوجا دەبێتە سیاسەتکارێکی سەرکەوتوو. کەس لەپڕێ نابێتە کوڕێ.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، ساڵانی ساڵ شەڕیان بەیەک نەدەفرۆشت و، دەستیاننەدەچووە خوێنی یەکدی، بەڵکو لەگەڵ یەک ڕێکدەکەوتن و، لەباتی دوو حکوومەت و دوو لەشکر و دوو جۆر ئاڵا و دوو مەسرەف و دوو سەرکردەیەتیی، یەک حکوومەت و یەک لەشکر و یەک ئاڵای نیشتمانی و یەک مەسرەف و یەک سەرکردەیەتییان دەبوو.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، لەو دەرفەتە مێژووییەدا بۆ کورد هاتە پێشەوە و، کورد بوونە هاوپەیمانی ئەمریکا و دەوڵەتی عێراق لە گرێژنە دەرچوو و، بەجارێ هەرەسی هێنا، باسی فیدراڵ و میدراڵییان نەدەکرد و، بێ هیچ مەرج و پەیمانێک نەدەچوون، دەوڵەتی عێراق سەرلەنوێ دابمەزرێننەوە و بیشیکەنەوە ئەندامی "جامعة الدول العربیة"، ئەوجا بچن دەست لەوانە پان بکەنەوە، کە تا دوێنێ بوو ئەوان دەستیان لە کورد پان دەکردەوە.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، هەر دەستبەجێ ستراتیژی خۆیان دەگۆڕی و لەگەڵ سەردەمی نوێدا دەیانگونجاند و یەکسەر داوای مافی بڕیاری چارەنووس و گشتپرسی و سەربەخۆیی کوردستانیان دەکرد! ئەوجا ئەو مافەش با لەو ڕۆژەدا دەسنەکەوتایە، بەڵام ماف هەر مافە و، تۆش کە مافت هەبوو، دەبێ داوای بکەیت! دەتدرێتێ، یان ناتدرێتێ، ئەوە بابەتێکی دیکەیە.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، هیچ کاروبارێکیان بە دزەخونجێنە و لە خەڵک شاردنەوە نەدەکرد و، داوای یارمەتییان لە شارەزایان دەکرد و، ئەوودەمە، ئەو قانوونە سەروپێ شکاوەی کە پێی دەبێژن: "قانون الادارة الموقتة" ئیمزا بکەن، بەڵکو دەیاندایە دەست ژمارەیەک لە قانوونزان و لێزان و، ئەو حەلە بە جۆرێک دەستکاریدەکرا، کە ئەورۆ هیچ بڕوبیانوویەک بۆ ناحەز و نەیار نەدەمایەوە. چۆنکە ئێستە ناحەز و نەیار دەتوانن، هەر بەپێی ئەو قانوونە پێی کورد بخەنە پێوەندەوە.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، باوەڕیان بە عەلاوی و یاوەر و جەعفەری نەدەکرد، چۆنکە یەکەمیان بەعسی و، دووەمیان ئاغایەکی کۆنەپەرستی عێراقچی و، سێیەمیشیان گوێڕایەڵی ئەڵقەلەگوێی سیستانییە، کە سیستانییش ئێرانییە و، هەر لە یەکەم ڕۆژەوە ئاگادارمکردن کە سیستانییش وەک خومەینییە و، خومەینی چەندی پێ بوو بۆ کورد، سیستانییش هەر هێندەی پێیە، کە ئەم ئامۆژگارییەشیان بگرتایەتە بەرچاو، نەدەچوون پەسنی سیستانی بدەن و بە دۆستی کورد و مۆدێرات (معتدل) و لایەنگری فیدراڵی بیدەنە قەڵەم، بەڵکو بە سیستانییان ڕادەگەیاند کە ئەو بێگانەیە و لە عێراق میوانە و مافی دەستێوەردانی لە سیاسەتدا نییە و پێیاندەگوت: "یا غریب کن ادب".

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، نەدەچوونە هەڵبژاردنی سەرتاسەیی عێراقەوە، بێ هیچ بەڵێن و مەرجێکی نێونەتەوەیی و، بەلایەنی کەمەوە ئەمریکا، بەڵکو دەیانزانی کە نەچوونە هەڵبژاردن هیچ زیانێکی بۆ کورد تێدا نییە، بەڵکو ناڕەوایەتی دەدا بە هەڵبژاردن کە هەر شیعەکان بەپەلە بوون لێی! چۆنکە دەیانزانی هەڵبژاردن بە سووتی وانە. بێجگە لەوەش دەیانزانی کە هەڵبژاردن هەبێ و نەبێ، بۆ شیعەکان هەر وەک یەکە. ئەوان دەیانەوێ دەوڵەتی شیعەگەرێتی لە عێراق دابمەزرێنن، وەک ئێران، بەڵام جارێ بەپێی پرنسیپی "تقیة" واتە (خۆشاردنەوە لەکاتی مەترسی و تەنگانەدا) دەچن بەرێوە. ئەوەتا عەبدولعەزیز حەکیم کە لە بنەماڵەیەکی فارسە و خۆی کردووە بە "الحکیم"، یەکەم قسەی لە پەرلەمانی عێراقدا ئەوە بوو کە گوتی: "الشعب العراقي المسلم"، واتە هەموو دیان و ئێزدی و کاکەیی و شەبەک و هەقە و سوبە (مەندایی) لە دەفتەری ئاغای حەکیم دا جێیان نابێتەوە. ئەمەش دیمۆکراسی حیزبی "دەعوە" و "مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق"ە، کە لە هەشتاکاندا لە لایەن خامنەییەوە درووستکرا، بە سەرکردەیەتی چەند ئێرانییەک وەک باقر حەکیم و حەمید ڕەزا ئاسفی و هاشمی شاهرودی، کە ئێستە حەمید ڕەزا ئاسەفی بووە بە قسەکەری ڕژێمی ئێران و شاهروودیش بووە بە سەرۆکی دادگەکانی ئێران (قاضي القزاة). تۆش کوردی کڵۆڵ، چاوەڕوانی ئەوەیت، کە "حیزبي دعوة و مجلس اعلای انقلاب اسلامي عراق" کە دوو دەسکەلای ڕژێمی ئێرانن، مافت دبدەنێ.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، نەیاندەگوت کەرکوک دەکەینە بڕۆکسل، بەڵکو دەیانگوت بەغدا دەکەینە بڕۆکسل. ئەوان کە مێژووی بەلجیکا و شاری بڕۆکسل نازانن، بۆچی جارێ ناچن پرسیار بکەن، خۆ پرسیارکردن شەرم نییە.

ئەگەر سیاسەتکارانی کورد سیاسەتزان بوونایە، نەیاندەگوت پشتگیری لە فیدراڵی سێ ستانی ئەنبار و سەلاحەدین و مووسڵ دەکەن،